بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان

بەناوی گەلەوە

پەرلەمانی کوردستان - عێراق

پاڵپشت بە حوکمەکانی برگەی یەکەمی مادده (١٢١)ی دەستووری هەمیشەیی عێراق و برگەی یەکەمی مادده (٥٦)ی یاسای پەرلەمانی کوردستانی ژمارە (١)ی ساڵی ١٩٩٢ی هەموارکراو، و لە سەر بنچینەی ئەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان – عێراق پێشکەشی کردووە، پەرلەمانی کوردستان – عێراق، لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە (٤٩)ی خۆیدا کە لە رێکەوتی ٢٠١٣/٢/١٥ گرێدراوە، بریاری دەرچوواندنی ئەم یاسایەی دا:

یاسای ژمارە (١)ی ساڵی ٢٠١٣

یاسای بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان – عێراق بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣

بەشی یەکەم

(داهاتەکان)

ماددەی یەکەم:

داهاتەکانی بودجەی ساڵی دارایی ٢٠١٣ی هەرێمی کوردستان – عێراق، بە بری (١٥.٢٥٧.٨٤٩.٠٠٠.٠٠٠) پازدە تریلیۆن و دوو سەدو پەنجاو حەفت ملیارو هەشت سەدو چل و نۆ ملیۆن دینار دەخەملێنرێت بەگوێرەی ئەوەی لە خوارەوە روون کراوەتەوە:

یەکەم: بەشی هەرێم بەگوێرەی یاسای بودجەی گشتیی ئیتیحادیی کۆماری عێراق بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣ کە دەگاتە (١٤.٤٠٦.٧٣٥.٠٠٠.٠٠٠) چواردە تریلیۆن و چوار سەدو شەش ملیارو حەفت سەدو سی و پێنج ملیۆن دینار.

دووەم: داهاتی خۆماڵی کە دەگاتە (٦٥١.١١٤.٠٠٠.٠٠٠) شەش سەدو پەنجاو یەك ملیارو سەدو چواردە ملیۆن دینار.

سێیەم: برە پارەی پترۆدۆلاری ئەوەی لەناوخۆ بەکارهێنراوە لە نەوتی خاوی بەرهەمهێنراوی هەرێم وپالاوتەکراوی پالاوگەکانی هەرێم و بەرهەمهێنراوی گازی سروشتی هەرێم، وەك ئەوەی لە خوارەوە دێت:

١. (٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) هەشتا ملیار دینار بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣.

٢. (١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سەدو بیست ملیار دینار بۆ شایستەکانی هەرێم لە پترۆدۆلار بۆ ساڵە داراییەکانی نێوان ساڵی ٢٠١٠ تاوەکو ساڵی ٢٠١٢.

ماددەی دووەم:

یەکەم: گشت داهاتەکانی ئەو فەرمانگانەی لە ناوەندەوە تەمویل دەکرێن وەك داهاتێکی کۆتایی بۆ گەنجینەی گشتی تۆمار دەکرێن و لە بودجەکانی پێداچوونەوەی مانگانە بەدیار دەخرێن.

دووەم: بەدەر لە حوکمی برگەی (یەکەم)ی سەرەوە، پێویستە لە سەر وەزیری دارایی و ئابوری:

١. ئەو برە پارەی داهاتی مانگانەی وەزارەتی تەندروستی، بە سەرجەم فەرمانگەکانیەوە، دەستەبەری دەکات، بخاتە سەر بودجەی ئەم وەزارەتە بەمەبەستی کرینی دەرمان و ئامێرو پێراگەیشتنی خەرجیەکانی چاککردنەوە بە هەموو جۆرەکانیەوەو بەگوێرەی داواکاری وەزارەت بەهاوپێچی خشتەی داهاتە ڕاستەقینە دەستەبەرکراوەکان و ئەو ڕێگایانەی کەوا بریاردراوە بۆ خەرجکردنیان.

٢. ئەو برە پارەی داهاتی مانگانەی وەزارەتی کارەبا، بە سەرجەم فەرمانگەکانیەوە، دەستەبەری دەکات، بخاتە سەر بودجەی ئەم وەزارەتە بەمەبەستی (چاککردن و پێشخستن و جێبەجێکردنی پرۆژەکانی ووزەی کارەبا)و بەگوێرەی داواکاری وەزارەت بەهاوپێچی خشتەی داهاتە ڕاستەقینە دەستەبەرکراوەکان و ئەو ڕێگایانەی کەوا بریاردراوە بۆ خەرجکردنیان.

٣. ڕێژەی ٥٠٪ی کۆی گشتی داهاتی ڕسوماتی مۆڵەتدان و، ڕسوماتی تۆمارکردن و، ئەو غەرامانەی کەوا وەزارەتی ناوخۆ وەریاندەگرێت، بخاتە سەر بودجەی ئەم وەزارەتە بەمەبەستی بەکارهێنان و خەرجکردنی لە پێناو سەلامەتیی هاتوچۆیی، ئەویش بەگوێرەی ماددە (١١)ی یاسای هاتوچۆی ئیتیحادی ژمارە (٨٦)ی ساڵی ٢٠٠٤ی پیادەکراو لە هەرێمی کوردستان – عێراق بە یاسای ژمارە (٣٦)ی ساڵی ٢٠٠٧.

٤. ڕەچاوکردنی ماددەی چل و دووی یاسای بەڕێوەبردنی شارەوانییەکانی هەرێمی کوردستانی ژمارە (٦)ی ساڵی ١٩٩٣ی هەموارکراو و ئەو دەسەڵاتەی بەگوێرەی برگەی چوارەمی ماددە حەقدەمی ئەم یاسایە، بە وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار دراوە.

ماددەی سێیەم:

ئەو برە کۆمەکانەی پێشکەش دەکرێن بە وەزارەتەکان و ئەو فەرمانگانەی گرێنەدراون بە وەزارەت لە پاش قبوڵکردنیان لەلایەن وەزیری دارایی و ئابووریەوە ، وەك داهاتی کۆتایی بۆ گەنجینە تۆمار دەکرێن ، بە مەرجێك وەزیری دارایی و ئابووری لەچوارچێوەی بودجەی

وەزارەت یان لایەنی گرێنەدراو بە وەزارەت تەرخان بکاتەوە بۆ ئەو مەبەستانەی لەپێناویدا بەخشراون.

ماددەی چوارەم:

وەزارەتی دارایی و ئابوری هەرێمی کوردستان–عێراق ئەرکی دابینکردنی پارەی وەزارەت و ئیدارەکان دەگرێتە ئەستۆ بەگوێرەی داهاتی دارایی بەردەست و بەپێی یاسا و سیستەم و رێنماییە کارپێکراوەکان.

بەشی دووەم

(خەرجی و کورتهێنان)

ماددەی پێنجەم:

یەکەم: خەرجیەکان:

بۆ خەرجیەکانی ساڵی دارایی ٢٠١٣ گوژمەیەك بەبڕی (١٦.٩٤٢.٧٤٩.٠٠٠.٠٠٠) شازدە تریلیۆن و نۆ سەدو چل و دوو ملیار و حەوت سەدو چل و نۆ ملیۆن دینار دادەنرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش دەکرێت:

١. گوژمەیەك بە بڕی (١١.٦٠٨.٩٥٨.٠٠٠.٠٠٠) یازدە تریلیۆن و شەش سەدو هەشت ملیارو نۆ سەدو پەنجاو هەشت ملیۆن دینار بۆ خەرجیەکانی بەگەڕخستن (تشغیلی) و ، بەم شێوەیە دابەش دەکرێت:

أ- گوژمەیەك بەبڕی (١١.٥٠٧.١٧١.٠٠٠.٠٠٠) یازدە تریلیۆن و پێنج سەدو حەوت ملیارو سەدو حەفتاو یەك ملیۆن دینار بۆ خەرجیەکانی بەگەڕخستنی حکومەتی هەرێمی کوردستان.

ب- گوژمەیەك بەبڕی (٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) پەنجاو پێنج ملیار دینار بۆ خەرجیەکانی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان.

ج- گوژمەیەك بەبڕی (٤٦.٧٨٧.٠٠٠.٠٠٠) چل و شەش ملیارو حەوت سەدو هەشتاو حەوت ملیۆن دینار بۆ خەرجیەکانی ئەنجومەنی دادوەریی.

٢. گوژمەیەك بەبڕی (٥.٣٣٣.٧٩١.٠٠٠,٠٠٠) پێنج تریلیۆن و سێ سەدو سی و سێ ملیارو حەوت سەدو نەوەت و یەك ملیۆن دینار بۆ خەرجیەکانی وەبەرهێنان و ، بەم شێوەیە دابەش دەکرێت:

أ- گۆژمەیەك بەبڕی (٤.٤١٩.٤٩٢.٦٠٠.٠٠٠) چوار تریلیۆن و چوار سەدو نۆزدە ملیارو چوار سەدو نەوەت و دوو ملیۆن و شەش سەد هەزار دینار بۆ خەرجی پرۆژەکانی وەبەرهێنان.

ب- گۆژمەیەك بەبڕی (٩١٤.٢٩٨.٤٠٠.٠٠٠) نۆ سەدو چواردە ملیارو دوو سەدو نەوەت و هەشت ملیۆن و چوار سەد هەزار دینار بۆ ئاوەدانکردنەوەو گەشەپێدانی پرۆژەکانی پارێزگاو قەزاو ناحیەکان، وە پێویستە لە سەر پارێزگار پلانی ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاو ئەو قەزاو ناحیانەی سەر بە پارێزگاکەن و کە لە لایەن ئەنجومەنی پارێزگاوە پەسەندکرابێ، پێشکەشی وەزارەتی پلاندانان بکات بەمەبەستی لێکۆڵینەوەو پەسەندکردنی، بەمەرجێك ڕەچاوی ئەو ناوچانە بکرێت کە زیاتر زیانیان پێکەوتووە لە ناو پارێزگاو لەگەڵ ژمارەی دانیشتووەکانی، و گۆژمەیەك بەبڕی (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سەدو پەنجا ملیار دینار، لە تەرخانکراوەکانی گەشەپێدانی پارێزگاکان، بۆ کۆمەك و چاککردنی پرۆژەکانی کارەبا تەرخان دەکرێت و بەشی هەر پارێزگایەك بەگوێرەی چڕی دانیشتووانی دیاری دەکرێت، و ٥٪ لە بەشی هەر پارێزگایەك بۆ کۆمەکی پرۆژە کشتوکاڵیەکانی پارێزگاکان.

دووەم: کورتهێنان:

کورتهێنانی نەخشە بۆ درێژراو بە بڕی (١.٦٨٤.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠) یەك تریلیۆن و شەش سەدو هەشتاو چوار ملیارو نۆ سەد ملیۆن دینار دەخەملێنرێت و ئەم کورتهێنانە بەمانەی خوارەوە دادەپۆشرێت:

١. گۆژمەی تەرخانکراو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە لە بودجەی بەگەڕخستنی ئیتیحادی بۆ پاسەوانانی هەرێم لە نێو تەرخانکراوەکانی وەزارەتی بەرگری ئیتیحادی بەگوێرەی یاساکانی بودجەی ئیتیحادی بۆ ساڵە داراییەکانی (٢٠٠٧ تاوەکو ٢٠١٢)، یان هەر ئیستحقاقێکی تری حکومەتی هەرێم لە بودجەی ئیتیحادی.

٢. ڕێنوێنیکردنی خەرجی و زیادکردنی کۆکردنەوەی داهاتەکان.

سێیەم:

پێویستە لە سەر وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێم ئەم گۆژمە پارانەی لە خوارەوە دیاری کراون، ببڕێت لە کۆی گشتیی تەرخانکراوەکانی بودجەی بەگەڕخستنی (جگە لە قەرەبووی فەرمانبەران) سەرۆکایەتی هەرێم، پەرلەمان، سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، ئەنجومەنی دادوەری، ئەنجومەنی ئاسایش و دەزگای ئاسایشی هەرێم، یەدەگی وەزارەتی دارایی و ئابوری، و گۆژمە پارەکان بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش دەکرێن:

١- تەرخانکردنی گوژمەیەك بە بڕی (٢٠) بیست ملیار دینار بۆ وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان بۆ جێبەجێکردنی پێداویستیەکانی ژێرخانیی رۆشنبیریی بەگوێرەی بڕیاری ژمارە (١٤)ی ساڵی ٢٠١٢ی تایبەت بە ناساندنی شاری سلێمانی بە پایتەختی رۆشنبیریی هەرێم.

٢- تەرخانکردنی گوژمەیەك بە بڕی (١٠) دە ملیار دینار بۆ سندوقی کۆمەککردنی تووشبووانی شێرپەنجە ، کە بەپێی یاسای ژمارە (١١)ی ساڵی ٢٠١٢ دامەزراوە.

٣- گۆژمەیەك بە بڕی (٤٠) چل ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی وەزارەتی پێشمەرگە بە مەبەستی دابەشکردنی وەك بەخشینێك بەسەر تاکەکانی هێزی پێشمەرگە ئەوانەی مووچەیان لە (٦٠٠.٠٠٠) شەش سەد هەزار دینار، کەمترە.

٤- گوژمەیەك بە بڕی (١٠) دە ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان بە مەبەستی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ کەسوکاری شەهیدان.

٥- گوژمەیەك بە بڕی (١٠) دە ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان بە مەبەستی دابەشکردنی وەك بەخشینێك بەسەر کەسوکاری شەهیدان ئەوانەی مووچەیان لە (٦٠٠.٠٠٠) شەش سەد هەزار دینار، کەمترە.

٦- گوژمەیەك بە بڕی (٥) پێنج ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەڵایەتی بۆ هاوکاریکردنی خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان ئەوانەی پلەی کەمئەندامیان لە ٤٩٪ زیاترە.

٧- گوژمەیەك بە بڕی (٥) پێنج ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ دووبارە نۆژەنکردنەوەو چاککردنی قوتابخانە زیان پێکەوتووەکان.

٨- گوژمەیەك بە بڕی (٣) سێ ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ.

٩- گوژمەیەك بە بڕی (٢) دوو ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی دەستەی پاراستنی ژینگە.

١٠- گوژمەیەك بە بڕی (١) یەك ملیار دینار دەخرێتە سەر تەرخانکراوەکانی ئەنجومەنی باڵای خانمان.

ماددەی شەشەم:

پێویستە لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان گوژمەی (١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سەدو بیست ملیار دینار بۆ بەردەوامبوون لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانی گەشەپێدان و پەرەپێدانی توانستە مرۆییەکانی کوردستان، تەرخان بکات، لە پێناو ئامادەکردنی کارمەندی پسپۆڕ لەو بوارە

جۆراوجۆرانەی کەوا هەرێم پێویستی پێیانە لە ڕێگەی زەمالەو نێردەو توێژینەوەو خولە ڕاهێنانییەکان لە ژێر سەرپەرشتی دەستەی باڵای پێکهاتوو بە سەرۆکایەتی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگرەکەی و وەزیرەکانی (پەروەردە، خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی، پلاندانان) بەپێی ئەو پێڕەوەی لە لایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە پەسەندکراوە، لەگەڵ ڕەچاوکردنی حوکمەکانی ماددەی (حەوتەم/دووەم/٥) لە یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوانی ژمارە (٩)ی ساڵی ٢٠٠٧ بە دابینکردنی ژمارەیەك کورسی خوێندن بۆ منداڵی شەهیدان کە خاوەن توانای زانستین، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستیی هەرێم.

مادده حەوتەم:

حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەند دەبێت بە:-

یەکەم: بەردەوامبوون لە هەڵمەتی نیشتیمانیی دروستکردنی قوتابخانە.

دووەم: بەردەوامبوون لە پشتگیریکردنی سندوقی نیشتەجێکردنی دانیشتووانی کەم دەرامەت لە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن بە مەبەستی بەردەوام بوون لە دروستکردنی یەکەکانی نیشتەجێبوون بەپێی یاسای دابینکردنی خانووی نیشتەجێبوون بۆ دانیشتوانی هەرێمی کوردستانی ژمارە (٧)ی ساڵی ٢٠٠٨ی هەموارکراو بە یاسای ژمارە (١٦)ی ساڵی ٢٠١١.

ماددەی هەشتەم:

یەکەم: گوژمەیەك بەبڕی (١٨٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سەدو هەشتاو پێنج ملیار دینار تەرخان دەکرێت بۆ پشتگیریکردنی حیزبەکان ، وە خەرجکردن لەم تەرخانکراوە لە لایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە بەپێی ڕێکاریی کاتیی دەبێت، بەمەرجێك ئەو بڕە پارانەی وەك پێشینە لە لایەن حیزبەکانەوە لە هەردوو ساڵی (٢٠١١، ٢٠١٢)دا وەرگیراون تسویە بکرێن، تاوەکو دەرکردنی یاسای پشتگیریی دارایی حیزبەکان.

دووەم: گوژمەیەك بەبڕی (١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) پازدە ملیار دینار بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان تەرخان دەکرێت بەپێی یاسای ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ژمارە (١)ی ساڵی ٢٠١١.

ماددەی نۆیەم:

یەکەم: وەزارەتی دارایی و ئابوری پابەند دەبێت بە بەردەوامبوون لە دابینکردنی قەرزی خانووبەرەو، کشتوکاڵیی و، پیشەسازیی و، گەشت وگوزارییو، پرۆژە بچووکەکانو، تەمویلکردنی سندوقی نیشتەجێکردن/ دەستەی وەبەرهێنان بەگوژمەیەك کە بڕەکەی

(٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) شەش سەد ملیار دینارەو بەگوێرەی ئەو ستاندەرو ڕێنماییانەی وەزارەتی دارایی و ئابووریی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندارەکان، دەریان دەکات.

دووەم: قەرزی خانووبەرە بە بڕی (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) بیست و پێنج ملیۆن دینار بۆ هاوڵاتیانی ناوەندی ئەو قەزاو ناحیانەی لە ساتەوەختی ڕاگواستنی زۆرەملێ لە لایەن ڕژێمی لەناوچوو وێرانکراون، دیاری دەکرێت.

ماددەی دەیەم:

یەکەم: بەردەوامبوون لە دابینکردنی پێشینەی هاوسەرگیریی بە بڕی (٥.٠٠٠.٠٠٠) پێنج ملیۆن دینار.

دووەم: بڕە پارەی سەرفکراو وەك پێشینەی هاوسەرگیریی بۆ منداڵانی شەهیدو ئەنفالکراوان، وەك بەخشینێك کە ناگەڕێتەوە، هەژمار دەکرێت.

ماددەی یازدەم:

گوژمەیەك بەبڕی (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) پەنجا ملیار دینار بۆ پرسی کۆچکردن و کۆچپێکراوان تەرخان دەکرێت.

ماددەی دوازدەم:

سەرباری تەرخانکراوەکانی بودجەی وەبەرهێنانی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم، گوژمەیەك بەبڕی (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) پەنجا ملیار دینار بۆ ئەم ناوچانە تەرخان دەکرێت.

ماددەی سێزدەم:

گوژمەیەك بەبڕی (٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) شەست و پێنج ملیار دینار وەك کۆمەکی کشتوکاڵیی تەرخان دەکرێت و وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاوییەکان دەسەڵاتی سەرفکردنی بڕە پارە تەرخانکراوەکانی دەبێت بە مەبەستی پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی هەرێم بەمەرجێك بۆ مەبەستی تر لێکگواستنەوەی (مناقلە) تیادا نەکرێت.

بەشی سێیەم

(دەسەڵاتەکان)

ماددەی چواردەم:

یەکەم: سەرفکردن لە پارەدانراوەکانی (اعتمادات) ژمێرە سەرەکیەکان (مووچە، کەلوپەل و خزمەتگوزاری، چاککردنەوە، کۆمەك، بەخشین، خەرجی تر، خەرجیەکانی

وەبەرهێنان) لە نێو بودجەی هەرێمی کوردستان – عێراق لە لایەن وەزارەتی دارایی و ئابورییەوە ئەنجام دەدرێت.

دووەم: ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە وەزیرو سەرۆکی ئەو لایەنانەی گرێنەدراون بە وەزارەت، رابسپێرێت، و وەزیریش بۆی هەیە پارێزگارو بریکاری وەزارەت و بەرێوەبەرە گشتیەکان رابسپێرێت بە دەسەلاتی سەرفکردنی ڕاستەوخۆ لە بەر رۆشنایی ئەو تەرخانکراوانەی لە نێو بودجەی سالآنەیان متمانەی پێدراوە.

ماددەی پازدەم:

یەکەم: سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان - عێراق بۆی هەیە لێکگواستنەوە (مناقلە) لە نێو پارەدانراوەکانی تەرخانکراو بۆ پەرلەمان، ئەنجام بدات.

دووەم: سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەریی هەرێم بۆی هەیە لێکگواستنەوە لە نێو پارەدانراوەکانی تەرخانکراو بۆ ئەنجومەنی دادوەریی، ئەنجام بدات.

سێیەم: وەزیری پلاندانان، لە سەر داواکاری وەزارەتی پەیوەندار، بۆی هەیە لێکگواستنەوەی پێویست بۆ پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە نێو بودجەی وەبەرهێنانی هەمان وەزارەت و لە سنووری یەك پارێزگادا، ئەنجام بدات و وەزارەتی دارایی و ئابوری لێ ئاگادار بکاتەوە.

چوارەم: وەزیری دارایی و ئابوری و بەهەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان و وەزارەتە پەیوەندارەکان، بۆی هەیە لێکگواستنەوەی پێویست بۆ پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە نێوان وەزارەتەکان و لە سنووری یەك پارێزگا یان یەك قەزاو لە نێو بودجەی وەبەرهێنانی پەسەنکراودا، ئەنجام بدات.

پێنجەم: وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار سەرپشك دەکرێت بە ئەنجامدانی لێکگواستنەوە لە نێوان داهاتە خۆیەتیەکانی بودجەی دامەزراوەکانی شارەوانی لە نێو یەك پارێزگاداو ئەنجامدانی لێکگواستنەوە لە نێو ژمێرەی کەلوپەل و خزمەتگوزاری و چاککردن بۆ هەر دامەزراوێکی شارەوانیی.

شەشەم: هەردوو وەزیری ئاوەدانکردنەوەو ونیشتەجێکردن و شارەوانی و گەشت و گوزار بۆیان هەیە لێکگواستنەوەی پێویست بۆ ئەو پرۆژانەی تایبەتن بە وەزارەت لە نێو بودجەداو لە سنووری یەك پارێزگا یان یەك قەزادا، ئەنجام بدەن و هەردوو وەزارەتی دارایی و ئابوری پلاندانانی لێی ئاگادار بکەنەوە.

ماددەی شازدەم:

یەکـەم: وەزیـری دارایـی و ئـابوری دەسـەڵاتی هەیـە لێکگواسـتنەوە لـە نێـوان پاردانراوەکـانی (اعتمـادات) یـەك دەروازە ئـەنجام بـدات، جگـە لـە بەشـی (فصـل) مووچـە، چـونکە دەکرێت بۆی بگواسترێتەوەو ناکرێت لێی بگواسترێتەوە.

دووەم: وەزیـری دارایـی و ئـابوری بـۆی هەیـە لێکگواسـتنەوە لـە نێـوان پارەدانراوەکـانی (اعتمـادات) دەروازەکـانی بودجـە ئـەنجام بـدات بەمەبەسـتی دابینکردنـی توانـای سەرفکردن بۆ ئەو کارگێڕییانەی بڕیار دەدرێت لە وەزارەتێك جیابکرێنـەوەو بخرێنـە سـەر وەزارەتێکـی تـرو وەزیـری تایبەتمەنـد بـۆی هەیـە لێکگواسـتنەوە لـە نێـو یـەك بەش(قسم)دا و یەك یەکەی سەرفکردن، ئەنجام بدات.

سـێیەم: ناکرێـت هـیچ لێکگواسـتنەوەیەك لـە نێـوان پارێزگاکانـدا لـە نێـو تـەرخانکراوەکانی (پرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوەو گەشەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان) ئەنجام بدرێت.

چوارەم: ناکرێـت لێکگواسـتنەوە لـە تـەرخانکراوەکانی خـەرجی پرۆژەکـانی وەبـەرهێنان، واتـە تـــەرخانکراوەکانی (بودجـــەی وەبـــەرهێنان)، بـــۆ تـــەرخانکراوەکانی خـــەرجی بەگەڕخستن، واتە تەرخانکراوەکانی (بودجەی ڕەوەن)، ئەنجام بدرێت.

پێنجـەم: ئـەو پارەدانراوانـەی (اعتمـادات) لـەم یاسـایەدا پەسـەندکراون تـاوەکو ٣١ی کـانونی یەکـەمی سـاڵی دارایـی ٢٠١٣ بـەکاردەهێنرێن و داهاتـە دەسـتەبەرکراوەکان تـاوەکو ٢٠١٣/١٢/٣١ تۆمار دەکرێن. بەڵام ئەو داهاتانەی لە دوای کۆتـایی سـاڵی دارایـی ٢٠١٣وە وەردەگیرێن، ئەوا وەك داهاتێك بۆ بودجەی ساڵی دارایی ٢٠١٤ تۆمار دەکرێن.

ماددەی حەڤدەم:

یەکەم: وەزیری تایبەتمەند دەسەڵاتی سەرفکردنی هەیە بە بڕێك لە (٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) سێ سـەدو پـەنجا ملیـۆن دینـار زیـاتر نـەبێت بـۆ هـەر حاڵـەتێك و، بـۆی هەیـە سـەرۆکی ئـەو فەرمانگانـەی سـەر بـە وەزارەتەکـەی ئـەون رابسـپێرێت بـە سـەرفکردنی بڕێـك لـە (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دوو سەدو پەنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت.

دووەم: سەرۆکی ئەو دەستانەی بە وەزارەت نەلکاون دەسەڵاتی سـەرفکردنی بڕێکیـان هەیـە لـە (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سێ سەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت ، بۆ هەر حاڵەتێك.

سێیەم: لە (یەکەم) و (دووەم)ی سەرەوە ئەمانەی خوارەوە ڕەچاو دەکرێن:

١. سـەرفکردنەکە بـەپێی ئـەو پـارەدانراوە (اعتمـادات) پەسـەندکراوانەی بودجـەی گشـتیی ساڵانەو بۆ ئەو مەبەستانە بێت کەوا بۆیان دیاری کراوە.

٢. پابەندبوون بەو پارەدانراوانەی (اعتمادات) لە بودجەی گشتی تەرخان کراون و ڕێگە نادرێت بە چوونە نێو پابەندیی دارایی زیاتر لەوەی لە بودجەی ساڵانە بۆی تەرخان کراوە.

چوارەم: وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار دەسەڵاتی سەرفکردنی ڕاستەوخۆی هەیە لە بڕە پارەی داهاتی شارەوانی.

پێنجەم: وەزیرەکانی تەندروستی و کارەباو ناوەخۆو لە نێو ئەو ڕێژانەی کە لە بڕگەی دووەم/٣ی ماددەی دووەم بۆیان دیاری کراوە، دەسەڵاتی سەرفکردنی ڕاستەوخۆیان هەیە لە بڕە پارەی داهاتی کە لەلایاندا دەستەبەرکراوە.

ماددەی هەژدەم:

پێویستە کۆی گشتی پاداشتی نەختینەیی و شتەکییانەی ساڵانە دەدرێت بە فەرمانبەران بۆ یەك کەس و بۆ هەمان کار، لە نێو تەرخانکراوە بڕیاردراوەکانی بودجەی تایبەتمەند، لە دوو ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە حاڵەتی هەڵسانیان بە ڕەنجدانی ڕادەبەدەر لە کاتی ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی فەرمانبەرێتی کە لە ئەستۆیان دایە، ئەو پاداشتانەی دەبەخشرێنە کارمەندانی پرۆژەی وەبەرهێنان لە ڕێژەی بەدواداچوون و سەرپەرشتیکردن و پاداشتی ئەندامانی ئەنجومەنەکانی شارەوانی کە مانگانە بۆیان سەرف دەکرێت، بەدەر دەخرێن. و بەپێی ڕێنماییێك کە وەزارەتی دارایی و ئابوری دەریدەکات.

بەشی چوارەم

(میلاکات)

ماددەی نۆزدەم:

یەکەم: پێویستە لە سەر وەزارەتی دارایی و ئابوری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتەکانی تر ووردەکاریی میلاکاتی دەستەکانی هەرێم بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣ ئامادە بکات و لەبەر ڕۆشنایی تێچوونی مووچە پەسەندکراوەکانی هەرێم، کە دەگاتە (١٥.٠٠٠) پازدە هەزار پلەی فەرمانبەرێتی تازە بۆ ساڵی ٢٠١٣.

دووەم: پێویستە لە سەر دەستەو وەزارەت و ئەو لایەنانەی گرێنەدراون بە وەزاەت ژمارەی پلە فەرمانبەرێتیە تازەکانی نێو میلاکی ساڵی ٢٠١٣ دابەش بکەنە سەر میلاکی دامەزراوەکانی هەرێم و پارێزگاکان بەگوێرەی ڕێنمایی دەرکراو لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.

سێیەم: پێویستە لە سەر وەزارەت و ئەو لایەنانەی گرێنەدراون بە وەزاەت ئەو پلە فەرمانبەرێتیە تازانەی نێو میلاکی ٢٠١٣ ڕابگەیێنێت بۆئەوەی میکانیزمی دامەزراندن و مەرجەکانی یەکخراو بن و لەیەك کاتدا ڕاگەیاندرابن تاوەکو پێکهێنانی ئەنجومەنی خزمەتی گشتی لە هەرێمدا.

چوارەم: وەزارەت و ئەو لایەنانەی گرێنەدراون بە وەزاەت پابەند دەبێت بە ئامادەکردنی چەند نەخشەیەك کەوا ژمارەی فەرمانبەرو ناوو ناونیشان و پلە فەرمانبەرێتیی ئەوانەی بەگوێرەی ئەو ڕێژانەی لە سەرەوە ئاماژەیان بۆ کراوە دامەزراون لەگەڵ فەرمانی تایبەت بە دامەزراندن لە خۆبگرێت و پێشکەشی بکات بە وەزارەتی دارایی و ئابوری.

پێنجەم: نابێ بەبێ ڕەزامەندی وەزارەتی دارایی و ئابوری گرێبەستی کارکردن لە فەرمانگەکانی هەرێمدا ببەسترێت، وە ئەولەویەت لە دامەزراندن دەدرێتە گرێبەستە بەرکارەکان و ماوەی گرێبەستەکە بۆ مەبەستی خانەنشینی بە خزمەت هەژمار دەکرێت، و وەزیری دارایی و ئابوری بۆی هەیە ئەم دەسەلاتە بەگوێرەی پێویست بە وەزیرو سەرۆکی لایەنی گرێنەدراون بە وەزاەت ، رابسپێرێت.

شەشەم: وەزارەتی دارایی و ئابوری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندارەکان رادەسپێردرێت بە دامەزراندنی ئەو گرێبەستکارانەی کەوا زیاتر لە سێ ساڵ بەسەر گرێبەستی دامەزراندنیان تێپەڕی کردووە، لە سەر میلاکی هەمیشەیی و بە هەمان ژمارەو هەمان پسپۆڕی ئەوانەی ڕەوانەی خانەنشینی کراون بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣ و بەپێی ڕێنماییێك کە وەزارەتی دارایی و ئابوری دەریدەکات.

ماددەی بیستەم:

بە مەبەستی هاندانی گواستنەوەی فەرمانبەران لە کەرتی گشتی بۆ کەرتی تایبەت (و ڕێنوێنیکردنی میلاکی حکومی):-

یەکەم: لە حاڵەتی ڕەزامەندی فەرمانبەر لەسەر دەست هەڵگرتن لە فەرمانبەرێتیەکەی و گواستنەوەی بۆ کەرتی تایبەت، ئەوا ئەو فەرمانگەیەی لێی گواستراوەتەوە بەردەوام دەبێت لە سەرفکردنی نیوەی مووچەکەی بۆ ماوەی (٥) ساڵ سەرباری داهاتەکەی لە کارە نوێیەکە.

دووەم: سەرجەم مافە خانەنشینیەکانی فەرمانبەر دەگواسترێتەوە بۆ بیمە کۆمەڵایەتیەکەی لە کەرتی تایبەتدا بەپێی حوکمەکانی یاسای خانەنشینی و بیمەی کۆمەڵایەتی و هەموارکراوە کارپێکراوەکانی لە هەرێمدا.

سێیەم: پێویستە لە سەر وەزارەتی دارایی و ئابوری رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم ماددەیەو دیاریکردنی ستاندەرو مەرجەکانی دەربکات.

بەشی پێنجەم
(حوکمە کۆتاییەکان)

ماددەی بیست و یەکەم:

پێویستە لە سەر حکومەتی هەرێم یەکسانی دەستەبەر بکات لە نێوان مووچەو دەرماڵەی کارمەندانی لە هەرێمدا لەگەڵ مووچەو دەرماڵەی هاوشانەکانیان لە کارمەندانی حکومەتی ناوەندیی بەپێی یاسا بەرکارەکانی هەرێم بە مەرجێك ئەمە نەبێتە هۆی کەمکردنەوەی مووچەو دەرماڵەی هەر یەکێکیان و ئەوانەی حوکمەکانی ماددەی (٣٧)ی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە بەدەردەکرێن.

ماددەی بیست و دووەم:

پێویستە لە سەر حکومەتی هەرێم یەکسانی دەستەبەر بکات لە نێوان مووچەی خانەنشینان لە هەرێمدا لەگەڵ مووچەی هاوشانەکانیان لە خانەنشینەکانی حکومەتی ناوەندیی بە مەرجێك نەبێتە هۆی کەمکردنەوەی مووچەکانیان بەپێی یاسا بەرکارەکانی هەرێم.

ماددەی بیست و سێیەم:

پێویستە لە سەر حکومەتی هەرێم کار بکات بۆ دابینکردنی بڕە پارەی پێویست (سیولە نقدیە) لە لایەن بەنکە حکومیەکانەوە بۆ مسۆگەرکردنی سەرفکردنی مووچەی فەرمانبەرو خانەنشینان لە کاتە دیاریکراوەکانیاندا.

ماددەی بیست و چوارەم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم دووباره چاو بخشێنێتهوه بهو بڕیارو ڕێنماییانهی تایبهتن به تۆڕی چاودێریی كۆمهڵایهتی و بیمهی كۆمهڵایهتی به مهبهستی كهمكردنهوهی ڕێژهی بێكاری و ههژاریی.

ماددهی بیست و پێنجهم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم یهكسانی دهستهبهر بكات له نێوان مووچهو دهرماڵهكانی هێزی پێشمهرگه لهگهڵ هاوشانهكانیان له هێزه چهكدارهكانی عێراقیی ناوهندیی و قهرهبووكردنهوهیان له دوای وهرگرتنی سهرجهم شایسته داراییهكانی حكومهتی ههرێم له لای حكومهتی ناوهندیی بهپێی یاساكانی بودجهی گشتی ساڵهكانی (٢٠٠٧-٢٠١٣).

ماددهی بیست وشهشهم:

پێویسته له ماوهی خولی گرێدراوی دووهمی خولی ههڵبژاردنیی سێیهمهی پهرلهماندا:

یهكهم: سهرۆكی دیوانی چاودێریی داراییی ههرێم دابمهزرێت بهپێی ئهو میكانیزمهی له یاسای ژماره (٢)ی ساڵی ٢٠٠٨ دهقی له سهر كراوه.

دووهم: پێكهێنانی دهستهی دهسپاكیی ههرێم بهپێی یاسای دهستهی دهسپاكیی ژماره (٣)ی ساڵی ٢٠١١.

ماددهی بیست و حهوتهم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم ئهنجومهنی ڕاژهی گشتیی ههرێم بهپێی یاسای ژماره (٧)ی ساڵی ٢٠١١، پێكبهێنێت.

ماددهی بیست و ههشتهم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم پرۆژهیهك پێشكهش بكات به ههمواركردنی یاسای ماف و ئیمتیازاتی كهسوكاری شههیدان و ئهنفالكراوان ژماره (٩)ی ساڵی ٢٠٠٧ بهشێوهیهك كه لهگهڵ خهبات و قوربانیهكانیاندا بگونجێت.

ماددهی بیست و نۆیهم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم دهرماڵهیهك به ڕێژهی ٢٠٪ی مووچهی بنهڕهتی زانایانیی ئاییني (پێشنوێژو ووتارخوێن) له وهزارهتی ئهوقاف و كاروباری ئاییني، ببهخشێت.

ماددهی سییهم:

پێویسته له سهر حكومهتی ههرێم له حاڵهتی ڕوودانی گۆڕانكاری له بهشه بودجهی ههرێم بۆ ساڵی ٢٠١٣، ئاگاداری پهرلهمانی كوردستان بكاتهوهو بیخاته بهردهمی بۆ پهسهندكردن.

ماددهی سی و یهكهم:

له دوای دەرچوواندنی ئەم یاسایە لە هەرێمی کوردستان – عێراقدا، ناکرێت داوای وەرگرتنی هیچ تەرخانکردنێکی زیاتر لە وەزارەتی دارایی و ئابوری بکرێت.

ماددەی سی و دووەم:

پێویستە لەسەر وەزارەت و فەرمانگەکانی هەرێم سەرجەم ژمێرە مانگانەییەکانیان (بودجەکانی پێداچوونەوە) لە ماوەیەك لە (١٠) رۆژ لە کۆتایی هەر مانگێك تێپەڕنەکات، پێشکەش بە وەزارەتی دارایی و ئابوری/ بەڕێوەبەرایەتی ژمێرکاریی گشتی ، بکەن.

ماددەی سی وسێیەم:

سەرۆکی فەرمانگەی یەکەی خەرجییەکان کە لە ماوەی دیاریکراودا لە پێشکەشکردنی ژمێرە کۆتاییەکانی ساڵی ٢٠١٢ی فەرمانگەکەی دوادەکەوێت، بەپێی رێکارە یاسایی و رێنماییە بەرکارەکان، ڕەوانەی لێکۆڵینەوە دەکرێت.

ماددەی سی و چوارەم:

یەکەم: پێویستە لە سەر گشت وەزارەت و فەرمانگەی گرێنەدراون بە وەزاەت خەرجیەکانی بەگەڕخستن و وەبەرهێنان بەسەر پارێزگاکانی هەرێمدا دابەش بکەن لەگەڵ ڕەچاوکردنی چڕی دانیشتووانی هەر پارێزگایەك و ئەو ناوچانەی زیاتر زیانیان بەرکەوتووە لە دوای دورخستنەوەی خەرجیەکانی ناوەندیی وەزارەت.

دووەم: پێویستە لە سەر سەرجەم پارێزگاکان هەماهەنگی بکەن لەگەڵ وەزارەت و لایەنی گرێنەدراون بە وەزاەت بۆ جەختکردن لە جێبەجێکردنی برگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە لە رێکەوتی جێبەجێکردنی کردارەکیی بودجەدا.

سێیەم: پێویستە لە سەر دیوانی چاودێریی دارایی هەرێم داوا بکات لەو دەستە چاودێریيانەی پێیەوە لکاون و لە پارێزگاکانی هەرێم بوونیان هەیە دڵنیابن لە جێبەجێکردنی برگەی (یەکەم)ی سەرەوەی ئەم ماددەیە لە رێکەوتی جێبەجێکردنی کردارەکیی بودجەدا.

ماددەی سی و پێنجەم:

پارێزگا بۆی هەیە، بە گوێرەی پسپۆری، داوا لە هەر وەزارەتێك بکات بە جێبەجێکردنی ئەو پڕۆژانەی، لە سەر ژمێرە تەرخانکراوەکانی پرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوەو گەشەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان، بۆ پارێزگاکە تەرخانکراون.

ماددەی سی و شەشەم:

یەکەم: سەرجەم کەلوپەل و کاڵا هاوردەکانی فەرمانگەکانی هەرێم و کەرتی گشتی لە رسوماتی گومرگیی دەبوردرێن ، بە مەرجێك بە ناوی ئەوان بۆ بەکارهێنانی ئەوان هاوردە بکرێن.

دووەم: لێبوردنی سەرەوە کەلوپەل و کاڵا هاوردەکانی فەرمانگەکانی هەرێم و کەرتی گشتی کە لە لایەن حکومەت یان دامەزراوە بەخشینەرەکانەوە دێن، لەخۆ دەگرێت.

ماددەی سی و حەوتەم:

بەردەوامبوون لە سەر برینی ١٠٪ی مووچەی سەرۆکی هەرێم و جێگرەکەی و سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی و سکرتێرو ئەندامانی پەرلەمان و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگرەکەی و وەزیرو ئەوانەی بە پلەی وەزیرن و ئەوەی مووچەی وەزیرو بریکاری وەزارەت وەردەگرێت و ئەوانەی بە پلەی ئەون و ئەوەی مووچەی بریکاری وەزارەت وەردەگرێت و راوێژکارو خاوەن پلە تایبەتەکان و دادوەرو ئەندامانی داواکاریی گشتیی، بەمەبەستی پشتگیریکردنی سندوقی کۆمەکی تووشبوانی شێرپەنجە بەگوێری یاسای سندوقی کۆمەکی تووشبوانی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان - عێراقی ژمارە (١١)ی ساڵی ٢٠١٢.

ماددەی سی و هەشتەم:

پێویستە لە سەر وەزارەت و لایەنی گرێنەدراون بە وەزاەت کە لە دەرەوەی عێراق نێردە یان زەماله یان مۆڵەتی خوێندنیان هەیە پابەندبن بە دابەشکردنی بەشە کورسی تەرخانکراو بۆیان ، بەگوێرەی رێژەی دانیشتوان و پسپۆری بۆ هەر پارێزگایەك.

ماددەی سی و نۆیەم:

حکومەتی هەرێم پابەند دەبێت بە:-

یەکەم: جێبەجێکردنی پرۆژەکان بەپێی ئەو پلانەی لە بودجەی وەبەرهێنان ڕاگەیێندراوە لە لایەن وەزارەتەکان و بەگوێرەی پسپۆرییەکانیان، و ناکرێت هیچ وەزارەتێك پرۆژە لە دەرەوەی پسپۆریی خۆی جێبەجێ بکات.

دووەم: پێویستە لە سەر وەزارەتی پلاندانان ڕاپۆرتی بەدواداچوونی وەرزیی یان هەر چوار مانگ جارێك پێشکەش بە پەرلەمانی کوردستان بکات.

ماددەی چلەم:

پێویستە لە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان رێگەی یاسایی بۆ وەرگرتنی گشت مستەحەقاتەکانی حکومەتی هەرێم لە لای حکومەتی ئیتیحادیەوە، بەگوێری حوکمەکانی دەستوور، بگرێتەبەر.

ماددەی چل و یەکەم:

مامەڵەکردن لەگەڵ داهاتە وەدەستهاتووەکانی پرۆسە نەوتیە تایبەتەکانی کێڵگە نەوتیەکان بەگوێرەی حوکمەکانی دەستووری عێراق و ماددە (١٥)ی یاسای نەوت و گازی هەرێم ئەنجام دەدرێت، تاوەکو دەرکردنی یاسای سندوقی کوردستان بۆ داهاتە نەوتیەکان.

ماددەی چل و دووەم:

پێویستە لە سەر ئەنجومەنی وەزیران پێڕەوو رێنمایی ئاسانکار بۆ پیادەکردنی پرەنسیپی لامەرکەزی لە کاتی مایەپێدانی (تمویل)ی وەزارەتەکان بەپێی ئەو دەسەڵاتانەی لەم یاسایەدا هاتوون، دەربکات.

ماددەی چل و سێیەم:

پێویستە لە سەر وەزیری دارایی و ئابوری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری پلاندانان، لە ماوەیەك لە (١٥) پازدە رۆژ لە رێکەوتی بلاْوکردنەوەی ئەم یاسایە لە رۆژنامەی فەرمییدا تێپەڕنەکات، رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایەو، دیاریکردنی دەسەڵاتەکانی سەرفکردن بۆ کارگێڕییە حکومیەکان، دەربکات.

ماددەی چل و چوارەم:

کار بە هیچ بڕیارێکی سەرپێچیکار بۆ ئەم یاسایە ناکرێت و گەنجینە هیچ بارگرانییێکی دارایی ئەم بڕیارە لە ئەستۆ ناگرێت.

ماددەی چل و پێنجەم:

پێویستە لە سەر ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

ماددەی چل و شەشەم:

ئەم یاسایە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان)دا بلاْودەکرێتەوەو لە رێکەوتی ٢٠١٣/١/١وە جێبەجێدەکرێت.

د. حسن محمد سوره
جێگری سەرۆکی پەرلەمانی
کوردستان ـ عێراق

هۆیە پێویستکارەکان

لەپێناو بڕیاردانی بودجەی هەرێمی کوردستان – عێراق بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣، ئەم یاسایە دەرچووێندرا.

تێبینی/ ئەم یاسایە بەبڕیاری ژمارە (٢)ی ساڵی ٢٠١٣ لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە دەرچوێنرا.